ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) ގެ ޗެނަލް ތަކުގެ އިޝްތިހާރު ސްލޮޓްތަކާއި ޕްރޮގްރާމް
ސްޕޮންސަރ ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު 2018
1 ތަފްޞީލް:
1.1 މިއީ 2018 ވަނަ އަހަރު ޕީއެސްއެމްގެ ޗެނަލްތަކުން އިޝްތިހާރުކުރުމާއި މުހިންމު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސްޕޮންސަރޝިޕް
ބީލަމުގެ ޤަވާޢިދެވެ.
1.2 މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ބީލަމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ޕީއެސްއެމްގެ ޗެނެލްތަކުގެ (ޓީވީ މޯލްޑިވްސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު،
ދިވެހި އެފްއެމް، ޔޭސްޓީވީ ، މުއްނާރު ޓީވީ، ނިއުސް ޗެނަލް އަދި ދީނުގެ އަޑުގެ) ޢާންމު އިޝްތިހާރުތަކާއި،
ޚަބަރުގައި ހިމެނޭ އިޝްތިހާރު ތަކާއި 2018 ވަނަ އަހަރަށް ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައިވާ މުހިންމު ޕްރޮގްރާމްތަކެވެ.
1.3 ސްޕޮންސަރޝިޕަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އިޝްތިހާރު ސްލޮޓްތަކުގެ ތަފްޞީލާއި އެއަށް ބީލަންފެށޭ އެންމެ
ދަށްއަގު (ބޭސްޕްރައިސް) މިޤަވާޢިދާއި އެކުގައިވާ 2018 ސްޕޮންސަރޝިޕް ބުކްލެޓް އެވަނީއެވެ.
2 ސްޕޮންސަރޝިޕް ބީލަން ހުޅުވާލުން:
2.1 މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ޕީއެސްއެމް ޗެނެލްތަކުގެ ޢާންމު އިޝްތިހާރުތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ސްޕޮންސަރަށް
ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ އެކަން ޢާންމުކޮށް ޓީވީ މޯލްޑިވްސްއިންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން އިޢުލާން ކޮށްގެންނެވެ.
2.2 އިޢުލާންގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ސްޕޮންސަރޝިޕާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 19 ޑިސެމްބަރު
2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 2 (ދޭއް) ޖާހާއިރު ޕީއެސްއެމްގެ ހެޑް އޮފީހުގައިއެވެ. އަދި
ސްޕޮންސަރޝިޕާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 19 ޑިސެމްބަރ 2017 އިން ފެށިގެން 24 ޑިސެމްބަރު 2017 ގެ މެންދުރު
12 ޖަހަންދެން ޕީއެސްއެމްގެ ހެޑްއޮފީހުގެ (ރޭޑިއޯ ބިލްޑިންގް/އަމީނީ މަގު/މާލެ) ކައުންޓަރުން އަދި ޕީއެސްއެމްގެ
ވެބްސައިޓް www.psm.mv ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިނުވާ
ފަރާތްތަކަށްވެސް މަޢުލޫމާތު ކަރުދުާހގައިވާ ހަމަތަކުގެ މަތީން ސްޕޮންސަރ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.

3 ސްޕޮންސަރޝިޕްގެ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުން:
3.1 ސްޕޮންސަރޝިޕް ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު 24 ޑިސެމްބަރު 2017 ގެ މެންދުރު 2 (ދޭއް) ޖެހުމުގެ
ކުރިން މިޤަވާޢިދުގައި ބުނާ ހަމަތަކުގެ މަތިން ޕީއެސްއެމް ހެޑްއޮފީހަށް ޙާޟިރުވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވިފައި
އޮންނާނެއެވެ.
3.2 ސްޕޮންސަރ ބީލަމުގެ ޖަލްސާ އޮންނާނީ 24 ޑިސެމްބަރު 2017 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00 ގައި
ޕީއެސްއެމް ހެޑްއޮފީސް، ރޭޑިއޯބިލްޑިންގގައެވެ. ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި (މެންދުރު)2
ޖެހުމުގެ ކުރިން ޕީއެސްއެމްގެ ހެޑް އޮފީހުގެ ލޮބީއަށް ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ. ގަޑިޖެހިގެން އަންނަ
ފަރާތްތަކަށް ބީލަމުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެއެވެ.
3.3 މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ. މިގޮތުން ކުންފުނި، ލޯކަލް
އިންވެސްޓްމަންޓް އަދި ފިހާރަތަކަށް ސްޕޮންސަރޝިޕްގައި ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ.
3.4 ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ އެކަމަށް ޙާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފޯރމުންނެވެ. ކޮންމެ ސްޕޮންސާރޝިޕަކަށް ވަކިފޯރމެއް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
3.5 ހުށަހަޅާ ފޯރމްތައް ހުންނަޖެހޭނީ ފުރިހަމަކުރެވިފައިއެވެ. މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމައަށް އެނގެންނެތް ފޯރމްތައް
ބާޠިލްކުރުމުގެ ޙައްޤު ޕީއެސްއެމްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ފޯރމް ފުރާއިރު ކުށެއްލިޔެވި ކަ ނޑާލަން ޖެހިއްޖެނަމަ
އެތަނެއްގައި ސޮއިކޮށް ސާފުކޮށް އަލުން ލިޔަންވާނެއެވެ.
3.6 ސްޕޮންސަރ ފޯރމްގައި އެވިޔަފާރިއެއްގެ ތައްގަޑުޖަހައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. ސޮއިކުރަންވާނީ ކުންފުންޏެއްނަމަ
ކުންފުނީގެ ޑައިރެކްޓަރަކެވެ. ނުވަތަ އެތަނެއްގެ ޗެކްތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދައޮތް ޒިންމާދާރު އިސްފަރާތެކެވެ.
ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓެއްނަމަ އޭގެ ވެރިފަރާތެވެ. ފިހާރައެއްގެ ނަމުގައިނަމަ އެވިޔަފާރީގެ ވެރިފަރާތެވެ. ވިޔަފާރި
ނަމުގައި ތައްގަޑުނެތްނަމަ ސޮއިކުރިފަރާތުގެ އައިޑީކާޑްގެ ކޮޕީއެއް ހުޅަހަޅަންވާނެއެވެ.
3.7 ސްޕޮންސަރ ފޯރމާއިއެކު، ހުރިހާ ގަ ނޑެއްގައި ސޮއިކޮށް އަދި ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ޤަވާޢިދު (މިޤަވާއިދު) ގެ
ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
3.8 މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ޕީއެސްއެމް ޗެނެލްތަކުގެ ޢާންމު އިޝްތިހާރުތަކާއި، ވެބްސައްިޓް އަދި ޚަބަރު ގަޑިތަކާއި
ޕްރޮގްރާމްތައް ސްޕޮންސަރޝިޕަށް ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ބީލަމުގެ އުޞޫލުން ބައިވެރިވެ އެންމެ ބޮޑުއަގެއް ހުށަހަޅައިގެން
ކާމިޔާބުކުރާ އުޞޫލަށެވެ.
3.9 ޕްރޮގްރާމްތައް ސްޕޮނސަރަށް ދޫކޮށްލުމުގައި (ސްޕޮންސަރޝިޕް އެވޯރޑް ކުރުމުގައި) ބަލާނީ ހުށަހެޅިފައިވާ
ސްޕޮންސަރ ޝިޕްގެ އަގުތަކަށާއި ސްޕޮންސަރކުރަން ހުށަހަޅާ މުއްދަތުގެ ގޮތުން މިކޯޕަރޭޝަނަށް އެންމެ ފައިދާ
ހުންނާނެގޮތަށެވެ. (މިސާލަކަށް ޕްރޮގްރާމަކަށް އެކްސްކްލޫވްސިވް ޕްލަސް ޓައިޓަލްއަށް ބޮޑުއަގެއް ހުށަހެޅިފައިވީ
ކަމުގައިވިޔަސް އެޕްރޮގްރާމްގެ މެއިން ސްޕޮންސަރޝިޕާއި ކޯސްޕޮންސަރޝިޕަށް ހުށަހެޅޭ ޖުމްލަ އަގު ބޮޑު ވެއްޖެނަމަ
ސްޕޮނސަރޝިޕް ދޫކޮށްލެވޭނީ އެފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިގޮތުން ހުށަހެޅޭ އަގާއި އެކްސްކްލޫވްސިވް ޕްލަސް ޓައިޓަލްގެ
އަގު އެއްވަރުވިއަސް އެޕްރޮގްރާމެއްގެ ސްޕޮންސަރޝިޕް އެވޯރޑް ކުރެވޭނީ މެއިންސްޕޮންސަރ/ކޯސްޕޮންސަރޝިޕް
ކޮމްބިނޭޝަންއަށެވެ.)

3.10 ސްޕޮންސަރކުރުމަށް ބީލަންފެށޭ އެންމެދަށްއަގު (ބޭސް ޕްރައިސް) ތައް މިޤާވާޢިދާއި އެކުވާ 2018 ސްޕޮންސަރޝިޕް
ބުކްލެޓް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
3.11 ބިޑް ބުކްލެޓް 2018 ގައިވާ އަގުތަކުގައި ޖީއެސްޓީ ހިމެނިފައި ނުވާނެއެވެ. (ފޯމުގައި ޖަހާނީ ޖީއެސްޓީ ނުހިމަނައި
ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ އަގެވެ.) ނަމަވެސް ސްޕޮންސަރޝިޕްގެ ފައިސާ ޕީއެސްއެމްއަށް ދައްކަންވާނީ ޖީއެސްޓީ
ހިމަނައިގެންނެވެ.
3.12 ހުށަހަޅާ ބީލަންތަކުގެ އަގުތައް ހުންނަންވާނީ ސާފު ޢަދަދުގެ ގޮތުގައެވެ.
3.13 ސްޕޮންސަރޝިޕްތަކަށް ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ކަ ނޑާ އިޢުލާން ކުރާނީ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ
ފޯރމްތައް އަތުލުމަށް ފަހުގައި 2018 ސްޕޮންސަރޝިޕް ބުކްލެޓް ގައިވާ ތަރުތީބުންނެވެ.
3.14 ފޯރމްތައް އަތުލިކަމުގައިވިޔަސް އެފޯރމެއް ހިމެނޭ ސްޕޮންސަރޝިޕް އިޢުލާންކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން
އެސްޕޮންސަރޝިޕަކުން ވަކިވުމުގެ (އެ ސްޕޮންސަރޝިޕުން ވިތްޑްރޯ ކުރުމުގެ) ފުރުޞަތު ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ
ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް އޮންނާނެއެވެ.
3.15 ބީލަމުގެ ޖަލްސާގައި ސްޕޮންސަރޝިޕަކަށް އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަފަރާތުން ހުށަހަޅާއަގު އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ
އެފަރާތްތަކަށް އިތުރަށް އަގު ހުށަހަޅަން ފުރުޞަތުދެވޭނެއެވެ. މިގޮތައް އަގުހުށަހަޅަން އޭގެތެރެއިން އެއްވެސް
ފަރާތަކުން އިޢުތިރާޒްކުރާނަމަ އެސްޕޮންސަރޝިޕް ކާމިޔާބު ކުރާފަރާތް ކަނޑައަޅާނީ އެފަރާތްތަކުގެ (އަގު އެއްވަރު
ވެފައިވާ ފަރާތްތައް(މެދުގައިނެގޭ ގުރުއަތަކުންނެވެ.)ގުރުއަތު ނަގާނީ ހިސާބުގެ އަކުރު 1 ން ފެށޭގޮތައް ޖަހަފައިވާ
ނަމްބަރު ހިމެނޭ ކަރުދާސްކޮޅު ތަކަކުންނެވެ. ކާމިޔާބުކުރާނީ 1 (އެކެއް) ދިމާކުރާ ފަރާތެވެ.)
3.16 ސްޕޮންސަރ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެ ސްޕޮންސަރޝިޕެއް ކާމީޔާބު ކުރުމަށްފަހު ބީލަމުގެ ޖަލްސާ ނިމުމުގެ ކުރިން
ކަމިޔާބުކުރި ސްޕޮންސަރޝިޕެއް ނުވަތަ އިޝްތިހާރު ސްލޮޓެއް ދޫކޮށްލާނަމަ އެކަމަށް ހުށަހެޅި ޖުމްލައަގުގެ (މުޅި
އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތައް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުގެ(3%)ތިން ޕަސެންޓް(ޕީއެސްއެމްއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.)ދޫކޮށްލި
ޕްރޮގްރާމުގެ އަގުގެ އެހެން ޕްރޮގްރާމެއް ނަގާނަމަ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.)
އަދި އެފުރުޞަތު 2 ވަނައަށް އެންމެ މަތީ އަގު ހުށަހެޅިފަރާތައް ލިބޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އެފަރާތުން އެފުރުޞަތުގެ
ބޭނުން ނުކުރި ކަމުގައިވިޔަސް އެފަރާތް ޖޫރިމަނައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
3.17 ސްޕޮންސަރ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެ ސްޕޮންސަރޝިޕެއް ކާމީޔާބުކޮށް ބީލަމުގެ ޖަލްސާ ނިމުމަށްފަހު
ސްޕޮންސަރޝިޕެއް ނުވަތަ އިޝްތިހާރު ސްލޮޓެއް ދޫކޮށްލާނަމަ އެކަމަކަށް ހުށަހެޅި ޖުމްލައަގުގެ (މުޅި އެއްބަސްވުމުގެ
މުއްދަތައް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުގެ(20%)ވިހި ޕަސެންޓް(ޕީއެސްއެމްއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ. އަދި އެފުރުޞަތު 2
ވަނައަށް އެންމެ މަތީ އަގު ހުށަހެޅިފަރާތައް ލިބޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އެފަރާތުން އެފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ނުކުރި
ކަމުގައިވިޔަސް އެފަރާތް ޖޫރިމަނައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. މިހާލަތުގައި ސްޕޮންސަރކޮށްފައިވާ ބައެއް ނުވަތަ ބައިތައް
ދޫކޮށްލި ކަމުގައި ބާލާނީ އެކަމަށް އެދި ރަސްމީކޮށް ލިއުމުން ޕީއެސްއެމްއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
3.18 ސްޕޮންސަރކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ އިޝްތިހާރު ސްލޮޓެއް އެފަރާތަކާއިއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން
ތަންފީޒުކުރަން ފަށާފައިވަނިކޮށް އެޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ އިޝްތިހާރު ސްލޮޓެއް ދޫކޮށްލާނަމަ އެއެއްބަސްވުމުގެ ބާކީއޮތް
މުއްދަތަށް ޖެހޭ އަގުގެ 25% ޕަސެންޓުން އެފަރާތް ޖޫރިމަނާ ވާނެއެވެ. އަދި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ޕީއެސްއެމްއަށް

ދައްކަންވާނެއެވެ. މިމާއްދާގައި ބުނެފައިވާގޮތައް ސްޕޮންސަރޝިޕެއް ދޫކޮށްލާނަމަ އެސްޕޮންސަރޝިޕް ދޫކޮށްލަން
ބޭނުންވާ ތަރީޚްގެ 30 ދުވަސްކުރިން ލިއުމުން ޕީއެސްއެމްއަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
3.19 ޕީއެސްއެމްއަށް ފައިސާދައްކަންޖޭހޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ޕީއެސްއެމްއިން
ބްލެކްލިސްޓް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް (ޕީއެސްއެމްއިން ޚިދުމަތް ހޯއްދެވުމަށްފަހު ފައިސާ ނުދައްކާތާ މިލާދީ 12 މަސް
ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެ އަދި ޕީއެސްއެމްއިން ލިއުމުން އެފަރާތްތަކާއި މުޢާމަލާތު ކުރުމުންވެސް ފައިސާ ނުދައްކާހުރި
ފަރާތްތައް) މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އެފައިސާ ޕީއެސްއެމްއަށް ދައްކައި ނިންމުމަށްފަހުގައިއެވެ. މިފަދަ ފަރާތަކުން
ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެ ސްޕޮންސަރޝިޕެއް ނުވަތަ އިޝްތިހާރު ސްލޮޓެއް ކާމިޔާބު ކުރިކަމުގައިވިޔަސް އެބީލަން
ބާޠިލްކޮށް ބީލަމުން 2 ވަނައަށް ދިޔަ ފަރާތަށް އެފުރުޞަތު ލިބިދެވޭނެއެވެ.
4 ސްޕޮންސަރޝިޕްގެ ބާވަތްތަކާއި އޭގެ ތަފްޞީލް:
4.1 އެކްސްކުލޫސިވް ޕްލަސް ޓައިޓަލް: އެކްސްކުލޫވް ޕްލަސް ޓައިޓަލްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ސްޕޮންސަރކުރުމުން
އެޕްރޮގްރާމެއްގައި އިތުރު އެހެން ފަރާތަކަށް އިޝްތިހާރު ސްލޮޓް ދެވޭގޮތައް ސްޕޮންސަރެއްގެ ގޮތުގައި އެހެންފަރާތަކަށް
ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
4.1.1 އެކްސްކުލޫވް ޕްލަސް ޓައިޓަލްގެ ގޮތުގައި ސްޕޮންސަރ ކުރުމުން ލިބޭނެ ފައިދާތައް:
4.1.1.1 އެޕްރޮގްރާމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުރިހާ ކޮމާޝަލް އެއަރޓައިމެއް 2018(ސްޕޮންސަރޝިޕް
ބުކްލެޓް ގައި)
4.1.1.2 ޕްރޮގްރާމްގެ ޓައިޓްލްއާއިއެކު ޕްރޮގްރާމް ސްޕޮންސަރުގެނަން ހިމެނުން (މިސާލަކަށް "×"
"×"
ޕްރޮގްރާމް ސްޕޮންސަރކުރީ ކޮމްޕެނީ ނުވަތަ ޕްރޮޑަކްޓް މިހެން އަރުވާ ކިއުން)
4.1.1.3 ޕްރޮގްރާމްގެ ޓްރެއިލާގައި ސްޕޮންސަރގެ ނަން އަދި 5 ސިކުތުގެ އިޝްތިހާރެއް ހިމަނައިދިނުން.
4.2 ޓައިޓަލް : މިއީ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި ކަ ނޑައަޅަފައިވާ ޢަދަދަށް މެއިން ސްޕޮންސަރ އަދި ކޯސްޕޮންސަރުން
ހިމެނޭގޮތައް ދެވޭ ޕްރިމިއަމް ސްޕޮންސަރޝިޕެކެވެ.
4.2.1 ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރޝިޕްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮގްރާމް ސްޕޮންސަރކުރާ ފަރާތަށް ލިބޭ ފައިދާތައް:
4.2.1.1 އިޝްތިހާރު ވަގުތު 2018(ސްޕޮންސަރޝިޕް ބުކްލެޓް ގައި)
4.2.1.2 ޕްރޮގްރާމްގެ ޓައިޓްލްއާއިއެކު ޕްރޮގްރާމް ސްޕޮންސަރުގެނަން ހިމެނުން (މިސާލަކަށް "×"
"×"
ޕްރޮގްރާމް ސްޕޮންސަރކުރީ ކޮމްޕެނީ ނުވަތަ ޕްރޮޑަކްޓް މިހެން އަރުވާ ކިއުން)

4.2.1.3 ޕްރޮގްރާމްގެ ޓްރެއިލާގައި ސްޕޮންސަރގެ ނަން އަދި 5 ސިކުތުގެ އިޝްތިހާރެއް ހިމަނައިދިނުން.
ނޯޓް: ޓައިޓަލްއާއި އެކު މެއިންސްޕޮންސަރުންނާއި އިތުރު ކޯސްޕޮންސަރުން ހިމެނޭނެއެވެ. (ތަފްޞީލް: " 2018
ސްޕޮންސަރޝިޕް ބުކްލެޓް " ވާގޮތަށް)
4.3 މެއިން ސްޕޮންސަރޝިޕް: މިއީ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި ކަ ނޑައަޅަފައިވާ ޢަދަދަށް ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރ އަދި
ކޯސްޕޮންސަރުން ހިމެނޭގޮތައް ދެވޭ ޕްރިމިއަމް ސްޕޮންސަރޝިޕެކެވެ.
4.3.1 މެއިން ސްޕޮންސަރޝިޕްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮގްރާމް ސްޕޮންސަރކުރާ ފަރާތަށް ލިބޭ ފައިދާތައް:
4.3.1.1 އިޝްތިހާރު ވަޤުތު (ތަފްޞީލް2018: ސްޕޮންސަރޝިޕް ބުކްލެޓް ގައި)
4.3.1.2 ޕްރޮގްރާމްގެ ޓައިޓްލްއާއިއެކު ޕްރޮގްރާމް ސްޕޮންސަރުގެނަން ހިމެނުން (މިސާލަކަށް "×"
ޕްރޮގްރާމް ސްޕޮންސަރކުރީ "×" ކޮމްޕެނީ ނުވަތަ ޕްރޮޑަކްޓް މިހެން އަރުވާ ކިއުން)
4.3.1.3 ޕްރޮގްރާމްގެ ޓްރެއިލާގައި ސްޕޮންސަރގެ ނަން އަދި 5 ސިކުންތުގެ އިޝްތިހާރެއް
ހިމަނައިދިނުން.
ނޯޓް: މެއިންސްޕޮންސަރާއި އެކު ޓައިޓަލް އަދި އިތުރު ކޯސްޕޮންސަރުން ހިމެނޭނެއެވެ.
(ތަފްޞީލް: " 2018 ސްޕޮންސަރޝިޕް ބުކްލެޓް " ވާގޮތަށް)
4.4 ކޯ ސްޕޮންސަރޝިޕް: މިގޮތަށް ޕްރޮގްރާމެއް ސްޕޮންސަރކުރުމުން އެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ކަ ނޑައެޅިފައިވާ ވަކި
ޢަދަދަކަށް އިޝްތިހާރު ހިމަނައި ދެވޭނެއެވެ (ތަފްޞީލް: 2018 ސްޕޮންސަރޝިޕް ބުކްލެޓް ގައި).
4.5 ޢާންމު އިޝްތިހާރު ސްލޮޓް ތަކާއި ޚަބަރާ އި ކަރަންޓް އެފެއަރޒް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިޝްތިހާރުތައް:
މިއީ ޕީއެސްއެމް ޗެނަލްތަކުގެ ޚަބަރުތަކުގެ ތެރޭގަ އާއި ކަރަންޓް އެފެއަރޒް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި އަދި ޢާންމު
ގަޑިތަކުގައި ފޮނުވާ އިޝްތިހާރުތަކެވެ (ތަފްޞީލް 2018 ސްޕޮންސަރޝިޕް ބުކްލެޓް ގައި). މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން
ދޫކުރާނީ 30 ސިކުންތުގެ އިޝްތިހާރު ތަކެވެ.
4.6 ޕީއެސްއެމް ނިއުސް ވެބްސައިޓް: މިއީ ޕީއެސްއެމް ނިއުސް ވެބްސައިޓްގައި އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ދެވޭ ފުރުޞަތެވެ.
(ތަފްޞީލް 2018 ސްޕޮންސަރޝިޕް ބުކްލެޓް ގައި).
5 ފައިސާ އާއިބެހޭ
5.1 މިޤަވާއިދުގެ ދަށުން ނަގާފައިވާ ސްޕޮންސަރޝިޕަށް ދައްކަންޖެހޭ އެމަހެއްގެ ފައިސާ، ޕީއެސްއެމް އިން އިންވޮއިސް
ކުރާތާ 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕީއެސްއެމްއަށް ދައްކައި ހަލާސްކުރަންވާނެއެވެ.
5.2 ސްޕޮންސަރޝިޕަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ މިޤަވާޢިދުގެ 5.1 ގައިބުނާ މުއްދަތުގައި ދައްކާފައިނުވާނަމަ
އެސްޕޮންސަރޝިޕް ވަޤުތީގޮތުން މެދުކަ ނޑާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު (ސަސްޕެންޑް ކުރުން) ޕީއެސްއެމްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
މިގޮތުން ސްޕޮންސަރޝިޕް މެދުކަ ނޑާލާތާ 10 ދުވަސް ތެރޭގައިވެސް އެފަރާތުން ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާނަމަ

އެސްޕޮސަރޝިޕް ބާޠިލްކޮށް އެހެން ފަރާތަކަށް އެސްޕޮންސަރޝިޕް ދޫކޮށްލުމުގެ އިޚްތިޔާރުވެސް ޕީއެސްއެމްއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި ބާޠިލްކުރެވޭ ސްޕޮންސަރޝިޕް ނަގާފައިވާ ފަރާތް މިޤަވާޢިދުގެ 3.18
ގައިވާ މިންވަރުން ޖޫރިމައިނާ ކުރެވޭނެއެވެ.
5.3 މިޤަވާޢިދުގެ 5.2 ގައި ބުނާ، ސްޕޮންސަރޝިޕެއް ސަސްޕެންޑް ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާނަމަ
ސްޕޮންސަރޝިޕް ސަސްޕެންޑް ކުރެވުނު މުއްދަތުން ފެށިގެން ފައިސާ ދެއްކުމާއި ހަމައަށް އަންނަދުވަސްތަކަށްވާ
ފައިސާވެސް ޕީއެސްއެމްއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ. އެއީ "އޮޕަޗުިއނިޓީ ކޯސްޓް" ގެ ގޮތުގައި ޕީއެސްއެމްއަށް ގެއްލޭ
ފުރުޞަތުތަކެއް ކަމުގައިވާތީއެވެ.
5.4 ޕީއެސްއެމްއަށް ފައިސާދައްކަންޖޭހޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ޕީއެސްއެމްއިން
ބްލެކްލިސްޓް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް (ޕީއެސްއެމްއިން ޚިދުމަތް ހޯއްދެވުމަށްފަހު ފައިސާ ނުދައްކާތާ މިލާދީ 12 މަސް
ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެ އަދި ޕީއެސްް◌އެމްއިން ލިއުމުން އެފަރާތްތަކާއި މުޢަމަލާތު ކުރުމުންވެސް ފައިސާ ނުދައްކާ
ފަރާތްތައް) މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އެފައިސާ ޕީއެސްއެމްއަށް ދައްކައި ނިންމުމަށްފަހުގައިއެވެ. މިފަދަ ފަރާތަކުން
ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެ ސްޕޮންސަރޝިޕެއް ނުވަތަ އިޝްތިހާރު ސްލޮޓެއް ކާމިޔާބު ކުރިކަމުގައިވިޔަސް އެބީލަމެއް
ބާޠިލްކޮށް ބީލަމުން 2 ވަނައަށް ދިޔަ ފަރާތަށް އެފުރުޞަތު ލިބިދެވޭނެއެވެ.
6 ސްޕޮންސަރޝިޕްގެ ދަށުން ފޮނުވާ އިޝްތިހާރާއިބެހޭ:
6.1 މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ފޮނުވާ އިޝްތިހާރު ތައްޔާރުކުރުމަކީ ސްޕޮންސަރޝިޕްނަންގަވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. އަދި
އޭގައި ހިމެނޭ ކޮންޓެންޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކަށާއި ޕީއެސްއެމްގެ އެޑިޓޯރިއަލް ގައިޑްލައިނަށް ފެތޭ އަދި
މުޖްތަމަޢުގެ ޢާންމު އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތައް ހުންނަ އެއްޗެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
6.2 ސްޕޮންސަރޝިޕް ކާމިޔާބު ކުރާފަރާތުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ބޭނުންވާ އިޝްތިހާރު ނުވަތަ އިޝްތިހާރުތައް
ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދުވަހުގެ 2 ދުވަސް (ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 2 ދުވަސް) ކުރިން ޕީއެސްއެމްއާއި
ޙަވާލު ކުރަންވާނެއެވެ.
6.3 ސްޕޮންސަރކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ އިޙްމާލުން އިޝްތިހާރު ޕީއެސްއެމްއާއި ޙަވާލުނުކޮށްގެން އެއިޝްތިހާރު ނުފޮނުވުނު
ކަމުގައިވިޔަސް އެކަމުގެ ޒިންމާ ޕީއެސްއެމްއަކުން ނުނަގާނެއެވެ. އަދި އެއިޝްތިހާރު ސްލޮޓަކަށް ނުވަތަ
އެޕްރޮގްރާމަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ޕީއެސްއެމްއަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.
6.4 މިޤަވާއިދުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ އިޝްތިހާރެއް ޕީއެސްއެމްގެ އިހުމާލުން ނުދެއްކިއްޖެނަމަ ދެފަރާތް އެއްބަސްވާ
ގޮތަކަށް އެއިޝްތިހާރު ފޮނުވުމުގެ ފުރުޞަތު ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ.
6.5 ޕީއެސްއެމް އިން ފޮނުވާ ހުރިހާ އިޝްތިހާރެއްގެ ކޮންޓެންޓްވެސް ޕީއެސްއެމްގެ އެޑިޓޯރިއަލް މިންގަޑަށްފެތޭތޯ ޗެކްކޮށް
ބަލޭނެއެވެ. މިގޮތުން ބެލުމަށްފަހު އިޝްތިހާރެއްގެ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓަކަށް އިސްލާޙެއް ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެފަދަ
އިސްލާޙެއް ގެނައުމަކީ އެއިޝްތިހާރެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. އަދި ޕީއެސްއެމްއިން ކަނޑައަޅާ ކަންތައް
އިސްލާޙް ކުރުމަށްފަހު އިޝްތިހާރު ފޮނުވަންޖެހޭ ގަޑީގެ ލަސްވެގެން ރަސްމީ 6 ގަޑިއިރު ކުރިން އެއިޝްތިހާރެއް
ޕީއެސްއެމް އާއި ޙަވާލުކުރުމަކީ އިޝްތިހާރު ފޮނުވަންއެދޭ ފަރާތުގެ (އިޝްތިހާރު ސްލޮޓް ގަނެފައިވާ ނުވަތަ

އެޕްރޮގްރާމެއް ސްޕޮންސަރކުރި ފަރާތް) ޒިންމާއެކެވެ. މިފަދަ އިޝްތިހާރެއް ގަޑިއަށް ނުގެނެވިގެން ބްރޯޑްކާސްޓް
ނުކުރެވުނު ކަމުގައިވިޔަސް އެކަމުގެ ޒިންމާ ޕީއެސްއެމް އަކުން ނުނަގާނެއެވެ. އަދި އޭގެ ބަދަލު އެއްވެސްގޮތަކުން
ހަމަޖައްސައެއްވެސް ނުދެވޭނެއެވެ.
6.6 ވީޑިއޯ އިޝްތިހާރެއްނަމަ ހުންނަނަވާނީ ޑީވީކެމް، ޑީވީ ނުވަތަ މިނީޑީވީ ފޯރމެޓްގައެވެ.
6.7 އޯޑިއޯ އިޝްތިހާރެއްނަމަ ހުންނަންވާނީ ވޭވް ނުވަތަ އެމްޕީ ތިރީ ފޯމެޓްގައި ސީޑީ ނުވަތަ ޕެންޑްރައިވްގައިއެވެ.
6.8 މިނޫން ފޯރމެޓްތަކުގައި (ނުކުތާ 6.6 އަދި 6.7 ގާވާ ފޯރމެޓް) ހުށަހަޅާ އިޝްތިހާރުގެ ވީޑިއޯ/އޯޑިއޯ ކޮލިޓީއަކަށް
ނުވަތަ ދިމާވެދާނެ ޓެކްނިކަލް އެއްވެސް މައްސަލައަކަށް ޕީއެސްއެމްއިން ޒިންމާއެއްނުވާނެއެވެ. އަދި ދިމާވާ ޓެކްނިކަލް
މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން އެފަދަ އިޝްތިހާރެއް ގަޑިއަށް ނުފޮނުވުނު ކަމުގައިވިޔަސް އޭގެ ޒިންމާ ޕީއެސްއެމްއަކުން
ނުނަގާނެއެވެ.
6.9 މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ފޮނުވޭނީ ދިވެހިބަހުން ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުން ހުންނަ އިޝްތިހާރު ތަކެވެ. އެހެންބަހަކުން
ހުންނަ އިޝްތިހާރު ނުފޮނުވޭނެއެވެ.
6.10 މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ފޮނުވާ އިޝްތިހާރުތައް ޕީއެސްއެމްއަށް ހުށަހަޅާއިރު އޭގައި އަންނަނިވި ތަފްޞީލްތައް ހިމެނޭގޮތައް
ލޭބަލް ކުރަންވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމައަށް އެންގެން ނުހުންނަ (ލޭބަލް ނުކޮށް) އިޝްތިހާރުތައް ބަލައި ނުގަތުމުގެ
އިޚްތިޔާރު ޕީއެސްއެމްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި މިހެން ދިމާވުމުގެ ސަބަބުން އެއިޝްތިހާރެއް ކަ ނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި
ބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރެވުނު ކަމުގައިވިޔަސް އޭގެ ޒިންމާ ޕީއެސްއެމް އަކުން ނުނަގާނެއެވެ.
 އިޝްތިހާރުގެ ވެރިފަރާތް (ވިޔަފާރިނަން) / ގުޅާނެ ފަރާތާއި މޮބައިލް ނަމްބަރު
 އިޝްތިހާރުގެ ނަން
 އިޝްތިހާރުގެ ދިގުމިން
 ޕްރޮމޯޝަނެއްގެ އިޝްތިހާރުނަމަ ޕްރޮމޯޝަން ފެށޭ ތާރީޚާއި ނިންމާ ތާރީޚް
7 ސްޕޮންސަރޝިޕްގެ އެއްބަސްވުން.
7.1 އިޝްތިހާރު ސްލޮޓެއް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ސްޕޮންސަރކުރަން އެދޭފަރާތުން މިޤަވާޢިދުގައިވާ ހުރިހާ މައްދާތައް
ކިޔާ އޭގައި ބުނާއެއްޗެއް ފުރިހަމައަށް އެގޭޙާލު މިޤަވާޢިދުގައިވާ ކަންތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވާން ވާނެއެވެ.
މިގޮތުން މިކަން ހުރިހާ ގަ ނޑެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ މިޤަވާޢިދުގެ ކޮޕީއެއް ސްޕޮންސަރ ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
8 މާނަކުރުން:
8.1 މިޤަވާޢިދުގައި ޕްރޮގްރާމް ސްޕޮންސަރޝިޕް، އިޝްތިހާރު ނުވަތަ އިޝްތިހާރު ސްލޮޓް ބޭނުންކޮށްފައި
ވީކަމުގައިވިޔަސް "ސްޕޮންސަރޝިޕް" ވަކިން ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި އޭގެ މާނައަކީ ޕްރޮގްރާމް
ސްޕޮންސަރޝިޕާއި އިޝްތިހާރު ސްލޮޓެވެ.

9 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅުއްވާނީ:
9.1 ރަސްމީގަޑީގައިނަމަ ޕީއެސްއެމްގެ ސޭލްސްގެ 3000332/3000258/3000313
ނުވަތަ : 7528815 / 9114455 / 7925922
9.2 އީމެއިލް: info@psm.mv